NATIONAL ASSESSMENT

MOTHER TONGUE-BASED BILINGUAL EDUCATION

(MTbBE) MATHEMATICS

END OF YEAR: 2025

MOPHATO 4

Thuto: Mmetse

LoLTA: Sesotho

Matshwao: 25

Nako: Hora 1
           e sa kenyelletse metsotso e 15 ya ho bala

Sefane: _____ Lebitso: _____

Sehlopha: _____ Lebitso la sekolo: _____

Setereke: _____

Teko ena e na le maqephe a 10 ho sa kenyelletse leqephe ka ntle.

Ditaelo ho morutwana

1. O tla fuwa metsotso e 15 ya ho bala pele o qala ho araba teko ena.

2. Titjhere o tla o tataisa ka mosebetsi wa boikwetliso.

3. Bala ditaelo le dipotso kaofela ka hloko.

4. Araba dipotso kaofela.

5. Mongolo wa hao o tlameha ho ba makgethe le ho hlaka.

6. O se ke wa sebedisa khalkhuleitha.

7. Didaegeramo ha di ya takwa ho ya ka sekala.

Boikwetlisetso ba ho ngola

Mokgwa wa ho araba potso-kgetho le ho lokisa phoso.

Bakeng sa dipotso-kgetho o lokela ho sekela tlhaku ya karabo e nepahetseng.

2. Matsatsi a makae bekeng?

A   2

B   5

C   7

D   31

Ha o entse phoso ka ho sekela B, seha mola hodima tlhaku B le karabo ya yona.

Ebe o sekela tlhaku C e nepahetseng.

Teko e qala leqepheng le latelang.

O se ke wa phetla leqephe ho fihlela o bolellwa hore o etse jwalo.

KAROLO A

Sekela tlhaku ya karabo e nepahetseng ho tloha ho potso 1 – 6.

1.

Source:.bing.com/images/measuring+objects+in+mm+and+cm+including+leaves

Bolelele ba lehlaku lena ke bofe ka mm?

A   4 mm

B   40 mm

C   400 mm

D   4 000 mm   (1)

2.   Dinomoro 14, 28 le 49 ke dimalthipole tsa …

A   2

B   3

C   4

D   7   (1)

3.   Mapula o ntse a ikwetlisa ho kopanya le ho tlosa dipalo. Ke efe nomoro
      eo a lokelang ho e kopanya le 1 425 ho fumana 3 690?

A   5 115

B   2 265

C   5 015

D   2 275   (1)

4.

Daegeramo 1   Daegeramo 2   Daegeramo 3   Daegeramo 4

Haeba phetene e ka hodimo e atoloswa, ho tla ba le disekele tse kae tse khalarilweng ho daegeramo 4?

A   10
B   12
C   13
D   18   (1)

5.   Ke sheipi efe eo e leng iregula hepthagone?

A

B

C

D

                                                                          (1)

6. Ke difrakshene dife tse hlophisitsweng ka asending oda?

A $\frac{1}{8}, \frac{1}{6}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}$

B $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8}$

C $\frac{1}{8}, \frac{1}{6}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$

D $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8}$ (1)

Arabela dibakeng tse fannweng ho tloha potso 7 – 16.

7. Khalkhuleita:

$\frac{1}{8} + \frac{5}{8}$

Karabo:

_____   (1)

8. Etsa lenane la dihoulu namba tse ding le tse ding tse 4 tseo e tla ba 60 ha di atametswa ho leshome le haufi?

Karabo:

_____   (1)

9. Betty o na le difaha tse 3 tse ntsho bakeng sa sefaha se 1 se sesehla.

Ke difaha tse kae tse ntsho tseo a di hlokang haeba a na le difaha tse 12 tse tshehla?

Karabo:

_____   (1)

Grade 4 Mathematics: MTbBE Sesotho test   5

10.

Raba

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Shaponara

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Khoki pene

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Krayone

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Source:.liveworksheets.com/worksheet/en/math

Ke objekte efe ya tse ka hodimo e dabolang bolele ba shaponara?

Karabo:

_____ (1)

11.

| 6 | 0 | 5 | 9 |

Ke nomoro efe e kgolo ka ho fetisisa eo o ka e etsang o sebedisa didijiti tsena?

Karabo:

_____ (1)

12. Tjeo ya sebapadiswa ke R12. Ke rekile tse tharo ka R200, ke fumane tjhentjhe e kae?

Karabo:

_____

_____ (2)

13.

Diferense ke efe pakeng tsa eriya ya sheipi A le sheipi B?

Karabo:

_____

_____ (2)

14. Daegeramo e ka tlase e bontsha hore ke dilae dife tsa phitsa tse sa jewang.

Phitsa ya Songezo   Phitsa ya Thulani

Ke frakshene efe ya phitsa eo Songezo le Thulani ba e jeleng kaofela?

Karabo:

_____

_____ (2)

15. Tshego a ka bala halofo ya buka ka dihora tse 3, Mpho o nka dihora tse 2 ho bala kotara ya buka e tshwanang. Ka reiti ee, ke mang ya tla qeta ho bala buka pele?

Karabo:

_____

_____ (2)

16.

Ho na le dikwere tse kae daegeramong?

Karabo:

_____ (1)

KAROLO B

Circle the letter of the correct answer from question 1 – 4.

1.

What is the time shown on the clock face?

A   Quarter to 5

B   Twenty to 9

C   Quarter past 4

D   Twenty past 9   (1)

2.   Use this calendar month to answer the next question.

NOVEMBER 2025

| S	M	T	W	T	F	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Grade 4 learners will start the tests from the 10th until the 28th of November. How many weeks will the tests take?

A   1

B   2

C   3

D   4   (1)

3.

Carol uses 4 containers of liquids for her recipe. Her recipe requires 2 litres of liquid; how much is still needed?

A   1 800 $m\ell$

B   2 000 $m\ell$

C   150 $m\ell$

D   200 $m\ell$ (1)

4.   Which capacity is the same as 4 750 $m\ell$?

A   475 ℓ

B   457 ℓ

C $47\frac{1}{2}$ ℓ

D $4\frac{3}{4}$ ℓ (1)

5.   Isabel had 23 sweets. Her grandmother gave her 17 more sweets. Write a number sentence to show how the answer will be calculated.

Answer:

_____ (1)

MATSHWAO: [25]

Pheletso ya teko